

0-16

## 1. Leru la Letswetê

Leru le la Letswetê ke leru le le elng thoko ya Borwa-boðiklla  
leina la lona le bitšwa xore ke Letswetê

Serêto sa leru le sere:

Letswetê la mokxolokwane wa Phala! Letswetê la duma re hlaba  
dithaka, ke Letswetê la duma le eletša lengwe; Letswetê  
la mokiri mokiritlana-Sethôlê mokiri mohupara thšima mola  
motsatši e hupara tlala.

## 2. Maine a Dikxwedi tša Ngwaxa

- 1 Mantholê
- 2 Dibokwana
- 3 Pherekxong
- 4 Hlakola
- 5 Mopitlo
- 6 Moranang
- 7 Mosêxamenya
- 8 Ngwato-a-bošexo
- 9 Phupu
- 10 Phatô
- 11 Lewedi
- 12 Dibatsela

## 3. Dirêto tša dikxwedi tša ngwaxa

Mantholê = Mantholê maxapu, mafodi malewa ke thšwene  
thšwene \* kxolo rôto morwa moxobyane.

Kxwedi yona e ya mantholê ke kxwedi e batho ba basadi ba rwalang

marotse le mafodi le maxapu ka bonthsi mo masemong xo tla xo apeya xo ja xome ba rolana ka mo malapeng ba a rwele ka dintlatla e eba xore: Mma tlaa! o nthole! ke ka fao kxwedi e e bitswaxo Mmantholê

Dibokwana = Dibokwanê tsa morula.

Ka kxwedi yo na e' ya Dibokwana ke yona kxwedi e morula o thomaxo xo bodisa marula a mathomo a a waxo ka mo xare xa êna o hwetisa xo na le diboko ke ka fao e bitswang Dibokwana tsa morula!

4. 3 Pherekxong ya ~~di~~ dinawa.

Ka yona kxwedi e ya Pherekxong ke kxwedi e batho ba basadi ba thomang xo kxa dinawa mo masemong ka yona, ke ka fao e bitswang Pherekxong ya Dinawa, ka xe ka yona kxwedi e xo fulwa mekxatsa ya dinawa tse lewang e le tse tala ka xo apelewa, xo budutswa tse omileng di bolokwa disexwaneng.

4 Hlakola = Hlakola a matsêpê moxale o betsa ka sefularô o betsa ka sexôlô-xôlô Hlakola.

Kxwedi yona e' ya Hlakola ke kxwedi e naxo le meila e mentshi. Ka xore ka yona xa xo bolle kôma xa xo theiwe motse o mofsa xa xo faxolwe dipoo.

5. Xa xo nyadiswe mothepa xa xo dirwe monyanya. Xe kôma e ka bolla ka yona kxwedi e' k ya hlakola ke xore xo tla hlakoxwa ba bang. xe motse o ka theiwa ka yona ~~ix~~ tla hlakoxwa motho, xe le ka faxola diruiwa ka yona le tla hlakoxwa tse ding ke ka baka leo kxwedi e' e bitswang Hlakola.

5 Mopitlô = Mopitlo moputlaxanya selemo le marera. Ka yona kxwedi e' xo fele xo fisa xo thomêxa xo tonya.

Ser 630

6. 6 Moranang = Meranang a pelo tsa badiši. A o maruru a o borutho.

Kxwedi e bitšwa moranang ka xe ka yona kxwedi e' xo thomexa xo bonala diboko tše di bitšwang Dithanang. di bonwa mo dihlareng le mo fase mo ditseleng di sepela di lókólóxane byale ka xe nke ke nōxa.

7. 7 Mosêxamanya = Mosexanya a serôlê sêxa manyanya di ye taleng.

Ka yona kxwedi e' xo thomexa xo hloxa mabyang a matala a mo xo thšumeilwxo pilô xome diruiwa di thoma xo išwa xona xo yo fudišwa mabyang a matalana a a hloxaxo mo Pilong ya hlaxa-tše di thšumilwexo.

8. 8 Ngwato-a-bošexo = Ngwato-a-bošexo a o ka lefa selemo marula ke pelo tsa nong.

Ka yona kxwedi e xo thomexa selemo, le mehlare ya merula e thoma xo enya dienywa tša yona ka xona xe batho ba bona fao ba thoma xo tseba xore dinong tše di ileng Phupu, eleng bo Mmaletswetswe di akanya ka pelong tša tšona xo boa kua Phupu.

9 Phupu = Kxwedi e' e bitšwa Phupu ka xobane ka yona xo tsebya xore : Dinonyana tše di ileng Phupu di bowa ka yona di thoma xo bonala 1. ~~Kan~~ Mmaletswetswe le 2. Maokabosane xape e tsebya xa ele kxwedi ya xo tšwa Peu e batho ba fuputšang dipeu mabeong a tšona ka yōna.

9. 10 Phato = Phato Phatola dihlare. Ka yona kxwedi e' mehlare ka bonthši e thoma xo hloxa matlakala a mafsa. Xape yona kxwedi e ke kxwedi e ka mehla lesôlô la xo nyaka Phalana le beng le etšwa ka yona xe xo yo tsonywa Phalana e e bitšwang Mamamoxabeng. Ke xore Phalana ya mathomo e tswetšwexo pele xa tše dingwe.

Ser 630

11 Lewedi = Lewedi la modumo wa Phalana.

Ka yona kxwedi e' xo thoma xo bonwa Khukhwane e bitšwang Lewedi, xape ke yōna e diphala difelelelang xo tswala ka yona. Xo kwalang medumo ya diphallana ka yōna. xe di bapala.

10. Dibatsela. Kxwedi e' e bitswa Dibatsela ka xore : ke yona kxwedi e dipula tše nthši di nang ka yona xome meetse a sa hlokweng ka yona, xe motho a swere leeto a ka sekeng a bolaiwa ke lenyora ka xo hloka meetse mo ditseleng.

11. Lefa

Xe monna a ehwa a na le barwa ba baxolo. Moja-lefa ke morwa wa mohu e moxolo wa leitšibulo, leruo ke la yena morwa e moxolo. Dithoto tša lapa tše di ka mo ngwakong ke tša ngwana wa mafêlêlô wa mošimane, yo a bitšwang xore: Ke mošala-lapeng yena o humela lapa ngwako dišexo. Dipitša le mešta tšona di abaxanyetšwa bana ba basitsana. Fao ke xa xo huile mokxalabye le mokxekolô wa lapa. Xe mokxekolo a sa phela, xona lefa kamoka la dithoto le maruo di šale taolong ya yena mokxekolo. Ke yena moja-lefa la ~~xxx~~ monna wa xaxwe. Xe bo huile kamoka moja-lefa ke morwa e moxolo, o humela diruiwa mošala-lapeng o humela lapa le ngwakô le tša ka ngwakong.

12. Dipitšana le meetana di abaxanyetlwa di, xaetšedi; eleng bana ba basitsana. Moabi ke yena morwa e moxolo, ke kwanô le kxaetšedi wa masitsana e moxolo lapeng. Morwa e ~~xxx~~ moxolo wa moja-lefa ke yena a swanetšexo xo lefa melato ya tataxwe. Xape ke yena a swanetšexo xo fa bo monnaxwê dithloboša le kxaetšedi tša xaxwe. Meloko e byalo ka. Mmangwane xoba mmamoxolo bona ba ka arolelwa diaparô tša mohu e', wa mosadi, Ditšwaro le dikobo tša bošexo le tšona di ka newa bōna, moraxo xa ~~xx~~ xe di fuhilwe ka Mphêkô (Mohlaphô)

Ser 630

- Kxoši mo tabeng tše xa a na karolo xoba kabêlô. Xe monna a na le basadi ba banthši mo kxorong ya xaxwê, xo na le
13. Kxetholoxanô maxareng a dithoto tša monna le tša malapa. Dithoto tša monna ke tše di etseng Marumo Melamu Kôtsê le Lenaka la Thšidi ya motse le Diruiwa tše a beng a di hlôtša ka xo lema dirôkôlô tša Metsoko, a rekiša metšoko; le dirapa tše a beng a itemela tšona ka noši ka ntle xa thušo ya mosadi ôpê, le tše a beng a di hlôtša ka xo betla Mexoco le Makxopo, tšona tšeo kamoka ke tše eleng ~~nikutaxí~~ dithoto tša monna, e seng tša malapa. Xe monna yo a huile, eleng mong wa tšona, ke tša morwa e moxolo wa lapa le lexolo la monna yo yo eleng Moja-lefa. Lapa le leng le le leng dithotong le leruong le na le moja-lefa wa lona le mošala-lapeng wa lona. Eupya dithotong tša monna malapa a manyane xa a na kabêlo. Mo lefeng la monna. Dithoto tša malapa a xa di na thswanêlo ya xo ka hlanthšwa.
14. Xa malapa meng a sena baja-lefa xo le basitsana feela.. Moja-lefa ke mositsana e ~~max~~ moxolo mo x lapeng yena o tla abêla bo monnaxwê leruo le se se šalang ke sa xaxwê. Lesoxana la lapa lešele xa ana kabêlô mo dilong tše tša lapa la bo basitsona
- Seêma sere : "Thomo ya bo Ngwanana xa e sexwê Kôtsê"
- Xe mohu mong wa lefa a file taêlô xodimo xa lefa le, xôna le tla dirišwa ka mo mohu a boletšeng ka xone. Xa xo na yo a ka hlanošang xoba xo thsela taêlô e' ya mohu
- Seêma sere: "Lentsú la mohu xa le thselwe"
- Xa mosadi wa mohu a phela yena o eme ka tišo xoba moji wa lefa la monna wa xaxwe xo fihla xa a ka kwa, xona morwa xoba morwadi e ka ba moja-lefa.
15. Xape xa xo sena moja-lefa wa monna lapeng le leng, ele basitsana feela, xo ka nthšiwadikxomo tša nyala mositsana e

mong xo šele, yo a ka tlang a tswala bona ba bašimane  
 mo lapeng le le hlokang mošamane xore e tle e be yena moja-lefa  
 Moemedi le mosepediši wa ditaba tša xo nyala mobadi wa xo tla  
 xo tswala moja-lefa, e ka ba lesoxana le lexolo la lapa le la  
 hlatlamaxo le la xo hloka moja-lefa xoba le le hlatla-ngwang  
 ke leo la xo hloka moja-lefa.

16 "Sešma Kxorong" Ka xe lapa le le hlokang "Seema Kgorong" le  
 sena moemedi le mohlokamedi, moemedi le mohlokamedi e tlo ba  
 yena yo wa lapa le le hlatlangwang xoba le hlatlamang le le  
 hlokang moja-lefa ke yena a tlang xo ~~ixxx~~ tswala bana mo  
 lapeng le a hlokomela mosadi yo a nyaletšweng lapa le ~~la~~ la xo  
 hloka "sešma Kxonong". Xe a ka diriša leruo le ditholo tša  
 lapa leo ka Phošo a ka sekišwa le xo ~~ixxxx~~ tlošwa Boemeding  
 a ka tlošwa ke banna ba kxôrô eo xoba Rramoxolo ~~xxxx~~ xoba  
 Rrangwane xoba bana ba bona ba ba xodileng.

Xe a ka senya lefa le ka boomo ngwana wa moja-lefa xe a  
 x xodile o a kxôna xo mo x sekiša lefa leo ka mo a kweleng  
 ditaba xo ~~mmaxwê~~, xabotse. a ka mmexa xo moja-lefa e moxolo wa  
 kxôrô eo, yena le bo rrangwanaxwê le bo rramoxolo axwêba  
 kxona xo mo ahlola, xe a nyatša kahlole ya bona ba kxôna  
 xo mo iša mošatê kxošing ka yena moja-lefa e moxolo wa kxôrô eo.  
 Moemedi xa a na thwanêlo ya x ~~xxx~~ xo diriša lefa la lapa le  
 a le emetšexo ka mo a rataxo le ka mo a bonaxo.

17. Moja-lefa ("Seema-Kxorong") o thoma xo laola lefa xa e šetše  
 ele motho yo a tšwang Komeng a bolotše.

Ngwako, lapa, Dišexo, Mabêlê, Mašemo Dirapa, ke lefa la  
 mošala-lapeng monna wa basadi ba banthši a ka se kxônê xo a'  
 aba ka mo a ratang xoba xo a fa basadi ba bangwê

Sešma "Lapa xa le je le leng.

18. Dimela tše di lemilweng tše di byalwang ke batho ke:-  
 Mabêlê thôrô. Mo xo ôna xo lewa dithôrôtše tšwang mo seakong  
 Dithôrô di šilwa lwaleng la lefsika ka thšilo, xome a fetolwe  
 lerole la bupi. Xo šila ke ~~mmamr~~ modiro o dirwaxo ke batho  
 ba basadi, xe mabele a šitšwe a fatari fetoxile bupi xo apewa  
 meetse ka pitša xe a bela xo thšelwa bupi byo ka mo meetseng  
 a belaxo bupi bo nthšywa ka xe serwana se se bitšwang  
 Lefaxwana xo nokêlwa lefêhlô mo metseng a belaxo a thšetšwe  
 bupi a hlakantšwe nabyo xo a fehlwa. Ka moraxo xo a  
 Khurumelwa pitša ka morufsi boxôbê bo a Phšaphšatha ka  
 tekanyo ya metsôtswana e' 15. Ka moraxô xo tšewa Lehuduô le  
 bupi xape bo thšelwa mo pitseng xo huduwa boxôbê byola bo
19. Phšaphšathaxo bo a loišwa ka lona lehuduô. xo a Khurumêlwa,  
 xape ka morufsi xore bupi byola bya mahuduô bo butšwê xo  
 bešetšwa mollo xore o tié o seke wa ~~fmk~~ fokola xore ~~mx~~  
 boxôbê e tle e seke ya ba Pôtsê. bo dula xape mo mollong  
 lebaka la metsôtswana e' 15 ka moraxo xo huduiwa la mafêlêlô  
 xo bolaya Mangoti a a bexo a sa šetše xa xo huduiwa la mathômo  
 ka moraxo xo tšewa Lehô le mexopo xo solêlwa xo boxôbê mo  
 mexopong e hlatswitšwexo xabotse e tloditšwexo ka motaxa, le  
 mo dixong tše hlatswitšwexo xabotse di xohlilwexo ka Moxohlô  
 le mo Sethebeng boxôbê xa bo solwa bo kxothêlwa xabotse mo  
 moxopong xoba mo sexong ka lehvana xoba ka mokxokxothi o mobotse  
 wa lehea xore e be byo bo botse byo bo kxolokexilexo xabotse
20. Xape mabêlê thôrô a kxonwa xo lewa ka xo apeiwa dikxôbê tša  
 Maxollêlô ke xore dikxôbê tša mabêlê a a foxohlilwexo mo  
 seakong e sale a maneetse a sešu a ôma, a sana le mafsi a bo  
 nanana. ~~Tšm~~ Tšeo re di bitša Kxôbe tša Maxollêlô.  
 Xape mabêle thôrô a kxonwa xo dirwa dikxôbê tša lewa, ke xore  
 kxôbê tša mabele thôrô, tše sa tswakelwang ka selo.

Ser 630

K34/79

Xape mafêlê thôrô re ka dirwa dikxôbê tsa xo tswakelwa ka Dinawa xoba Dithlodi xoba Ditloo xape mabele thôrô re kxona xo a setla Thsima ya apeywa ya lewa mabakeng a menyanya. Lewa la mabêlê le natera xaxolo xa o leja ka mokoowa Dikokô tsa marula. Mabêlê thôrô re kxona xo dira mmêla wa xo apea byalwa, le wa xo omêla maxeu.

21. Lehea. xo lona xo jewa dithôrô tsa makea tse tswang mo mokxopeng dithôrô tsa lehea di kxonwa xo silwa tsa dira bupi bya xo fana bokôbê byale ka ~~xxx~~ Mabêlê-thôrô. Xape lehea re kxona xo leja e sale le le meetse; ra ja mokxopê wa lona xa le setse le fomile xabotse e sahlwe ele Moxanyaxanyane le ka jew ka xo apeywa mekxopê ka pitsa xoba ka xo simexwa xabotse mollong la beswa ka mokxopê la jewa. Xape lehea le le omilexo le kxokxositšwexo le kxona xo dirwa sejo sa dikxôbê tsa lewa xoba la tswakwa ka Dithlodi xoba Dinawa xoba Ditloo. Xape ke sejo xa le sitlilwe Thsima xape le kxonwa xo dirwa sejo sa Dikxôbê tsa moknutšwa.

22. Leotša  
Xo lona xo lewa Dithôrô ka xo silwa ya ba bupi bya foxwa byale ka mabêlê-thôrô ya ba bokôbê xape ka leotša xo dirwa mmêla wa silwa bupi xwa dirwa byalwa.

Dithlodi ~~Tšona~~ Tšona re ja dithôrô tse tswang mo mekxatšeng tšona di jewa ka xo dirwa dikxôbê xa di kxonexe xo jewa e sale tse metse di dirwa dikxôbê mola di omile di ometse mo mo mekxatš ng ya tšona kamoraxo di a folwa di a fêfêrwa xabotse ka lesêlô tsa neêlêlwa xona di a apeywa dikxôbe di ka tswakwa ka Mabêle-thôrô xoba ka lehea. Xoba tsa apeywa di nnoši di se tswakwa ka selo. Xa di apeilwe di nnoši di bitšwa Lemopa.



Ser 630

23. Dinawa

Tšona re kxona xo ja mekxatša ya tšona ka xo e apeya e sale e memetse ra ja thfoô tše tša tšona mo bo metseng, di sešu tša ôma re di bitša Meobu = Ke xore: Dinawa tše di apeilweng ka mekxatša ya tšona xwa lewa Dithôrô e sale tše meetse di sešu tša ôma. Xape re kxona xo ja dikxôbê tša dinawa ra tswaka ka lehea xoba Mabêlê-thôrô. Xoba rwa apeiwa dinawa di nnoši tša huduiwa byale ka boxôbê. tša bitšwa xore ke boxobe bya ~~Marabê~~ "Semotwane" Xape re kxona xo di apea di nnoši di sa tswakwa ka selo tša seke tša Phšéšwa meetse. ya ba kxôbê tša meetse tša morô. re di bitša re re: Ke Sexôpopuê. Xape re kxôna xo xaila dithoro tša dinawa ka thšilô molwaleng re apeyê motapana o mosesenyane wa tšona re šebe boxobe bya mabêle thôrô xoba bya lehea

24. Maina a dinawa šia.

Marabê Lebudi sekôto sekôtwane

25.

sešeba seo re se bitša re re ke: "Setopya"

Le motlang wa nawa re kxa matlakala a manana a mafsa ka ona re dira sejo sa morôxô wa xo šeba boxôbê. morôxô wa monawa o kxonwa xo dirwa Mokhuthša xome wa lewa lebaka la ngwaxa kamoka ele sešeba, x o jewa ka xo fele o Khušwa ka pitšana xore e be sešeba

Ditloô-Marapô. Tšona re ja dithôrô tša tšona ka xo dirwa Dikxôbê le Setopya saxo šeba boxôbê bya Mabêlê-thôrô xoba bya lehea. Le ka xo apeiwa Semotwane xape ditloo re kxôna xo ja Phôtle, ke xore tše di lewang e sale tše meetse di sešu tša ôma di apeiwa e sale tše meetse xome di lewe re di bitša Phôtle. Ditloo di enywetša ka mobung byale ka Matsapane

Ser 630

26.

letsoba la tšona lōna le bonala ka ntle mo mohlang wa tloo xome dkenywa tšona di bipollwa ka mabung. di a anexwa mo letsating xore di ōme a ka moraxo di a folwa di a fêfêrwa di bolokwe mo pitseng tše x kxolo xoba mo sešexwaneng Ditswakelwa byale ka mabele thôrô xo thšabišwa Thšupa xoba ~~kx~~ Khukhwane xo byalo le xo ~~Dinawa~~ Dinawa le xo Dithlodi, Maina a mehuta ya ditloo šia :- Mathêbê, Sehlokane.

Thôtsê ya Kxapu.

Xo yona re ja maxapu. ka mo Lexapung re hwetša dithôtsê ka tšona re kxona xo di xadika ka Lebea mollong tša šilwa lwaleng ka thšilô ya ba Bokoma bya xo lewa xoba ra di xadika ra di noka ka letswai ra šeba boxôbê ka tšona, le mo molebong wa thôtsê. re kxona xo kxe morôxô wa xo šeba

27. boxôbê matlekala a mananane a mafsa a thôtse ya kxapu re a ja

morôxô o bitšwang xore ke bothšathša ōna o no lewa lebakeng la lehlabule fêla. "Ka xo apeiwa" Xo na le maxapu a mang a ~~mx~~ nang le amina byale ka: Sezakê Monaketšene Xwašane ~~maxakisa~~ Mamohlakê Tenghubedu Makxanthane

Dithotše tša Lexapu xa di dirwa bokoma. Sapele di xadikwa mo mollong ka Lebea moraxo xa di xadikilwe di setlwa mo lwaleng ka thšilo di dirwa lerole la bupa ka byona Bokoma.

28. Thôtsê ya Phodi

Xo yona xo lewa dienywa tša yona eleng merôtsê a mafodi. Xabe Thotšê ya Phodi e kxewa morôxô mo melebong ya yona xo kxêwa matlekalana a e sa lexo a mafsa ka ōna xo dirwa morôxô wa mphodi. Ōna o ka apeiwa ka xo hlakanywa le Phatšana ya Lerotšê la morê xoba Leraka morôxô wa mphodi ke morôxô o mobotse o bose o ka lewa lebaka la ngwaxa kamoka o dirwa sešeba xe o ka dirwa mokhuša xoba maxwuhla. wa fela o apeiwa ka xo holwa.

Thaka - Xo yona xo lewa marôtsê a yoná thaka, a a hitw bitšwabg xore ke maroka. A lewa ka xo hlabelwa mo pitseng a apeiwa mollong a butšwa a lewa. Mathlakala a mo molebong wa Thaka xa a dirwê moroxo.

29. Xo na le mehuta e mebedi ya dithotse tša k thaka e ngwe e bitšwa molšwa. \*Ke xore ke e dkenywa tša yona di lêwang eleng Maraka Maina a mohuta wa maraka a a lewang šia:-

1 Peloya-Kxomo 2 Leobu 3 Mopola Kxwadipane.

Tše dingwe ke Thaka-Kxapa le Thaka-Kxopu. Ke xore ke Thaku tše di enyang Maxapa a maxolo a xo ka thšela metse le xo sêtwa dixô tša xo xa metse le xo jšla. Tše ding di énywa Mekxopu ya xo nwa byalwa tšeo kamoka xa di lewe maraka, Thaka-Kxapa, Thaka-Kxopu xa di lewe maraka. Le matlakala a tšona xa a dirwe Morôxô.

30. Thôtsê ya Morê

Xo yona re ja marôtse ka xo a p apea ka pitša a butšwa ra ja Lexodu la ona. Xape ka Lexodu la ôna xo ka faxiwa ka bupí xwa dirwa boxóbé bya xo ja bya bitšwa xore: Boxobe bya Kxodu. Xape ka Lexodu xo kxonwa xo apewa boxôbê byo bo bitšwang xore ke: Semperiane ke xore boxôbe bya Lexodu byo bo faxilwexo ka Bupí bya Bokôma bya Dithotsê xoba ka Thotsê tša Maxapu xoba tša Lerotsê-morê maina a marotsê ka mohuta ôna šia Lehlwa Mabothiswane Mothepa Makxadile Mataseng Seka-Thaka

31. Dinthso

Mo xo nthso re ja lehlaka, xa e apeiwe mollong; yona e lewa e sale e tala, re tk tloša mexwang ya yôna, le matlakola ra lahla ra ebola dimeko, mo dinokong tša nthso; ra sohla lehlaka le, ka xo sôhla senoko ke senoko, ra metša mohlodi o wa yona ra thswa se-sohlo ra lahla. Nthso ke sejo se se lewaxo lebakeng la lehlabula feela, mo marexeng le k selemo

xa e lewe ka xa e be e se xōna. Nthsong re ebola dimoko ra anēxa dinoko tše mo letsatsing xore di ōme meetse a mo xo yona ebe Lekwapi seng e tle e be sejo sa marexa k lebakeng la xe tše tala di sa hlwe di le xōna; mo Makwaping a nthso le xona re ja mohlodi fela disohlo re a di thswa ra lahla.

Makwapi a nthso le ōna xa a apeiwe xona lemhuta e mentšhi

32. ya dintsho ka maina a tšona eupya di lewa ka lebaka le tee fela la Lehlabula. Maina a tšona šia:-

- |                |                 |               |
|----------------|-----------------|---------------|
| 1 Moithlophi   | 2 Boyane        | 3 Kxofe-nthso |
| <del>22x</del> | 4 Tswejane      | 5 Mongatane   |
| 6 Mathulathulē | 7 Masele-Phiri  |               |
| 8 Mamalēmē     | 9 Motalē        | 10 Kxothwane  |
| 11 Xwang-letee | 12 Thitikhubedu |               |
| 13 Marexa      |                 |               |

Senoko sa mafelelo a nthso se bitšwa Lenono. Lenonong xo ba Moōtlōlō (sea kō)

33. Dikenywa tša Lešoka

Dikenywa tša lešoka tše di lewaxo ka ngwaxa o mong le o mong ke! Mabilō Mapara Mabupudu Mahlatswa Mafaya Maxō

Manokane Dithetlwa Mikx Dikxwane Dikxomphatha Dithlakauma  
Dikxodiri Dithōbē Dikōnaōna Dithšidi Dikxōtō Dineš Dithlopi  
Dixokxoma Marula Dithapori Difoēyē

Xe tlala e wetše batho dikenywa tše di lewēlwaxo tlala ke Mafaya le Difoēyē le Dithetlwa le Dithlakauma le Dineš. Mo dikenyweng tše, tše di naxo le mohola xaxolo ke tše tša mohuta o wa xo lewēlwa tlala; tše ding tše, e noba tša xo lewelwa moakōlō fels.

Dithšidi. Ke dikenywa tše di lewelwaxo monate ka xore:

Di no monokwa fela batho xa ba dihlahune xa ba metše dithapō tša tšona, ba fo ja mašidila a mo thapong. Thapo yona e a leswa

34. Ka mo xare xa thapo ya Thšidi xo na le Moko ōna xa o lewe ke batho Eupya o na le mohola o motona mo bathong, ka xore: Ka ona Mōko wa Dithšidi batho ba kxona xo dira Makhura a xo šoxa Meksopa ya dikxomo, xo dira Mexašwa le ya dipudi xo dira Dithethō le Dithari le xa xo šuxiwa Marala a xo bōfa dipholo. Dithapo tša dithšidi di na le makhura a xo kxōna xo ~~ix~~ lētšfatša Meksōpa. Le Basadi ba bahloloxadi xe ba hwetšwe ke monna ba tšea dithapō tša dithšidi ba phapaša mōkō o wa tšona ba di thšela Lekapelong ba xadika mollong ya ba tše nthso tše nkexo ke pilō xomme ba di šila lwaleng ka thšilo xome ya ba mokhura ka makhura a a mōkō wa thšidi ba tlotša ~~xiff~~ Sefahloxo Mahlō) a bōna le hlōxō le Diatla le Thetho ba šala ba re: Fšii! Seo ba se dira lebaka la ngwaxa xe ba sa hloloxaditše
35. Le kxoši ka bakala mohola o moxolo wa mōkō wa dithšidi o nthša mo motseng wa xaxwe basitsana bohle mo motseng ba Mathumathša le Mašoboro, ba ba lebanexo ke xo ka bolla bona ba laelwa xo ya Dithšiding tša Mošate xore mo mošate dithšidi di tle di seke tša x hlokwa mo mošate, xore le batho ba ba hwetšwexo xome ba rata xo fifatša bahloloxadi ba bōna xe ba hloka dithšidi ba ya kua mošate xo yo Kxopēla dithšidi tša xo fifatša mohloloxodi. Kxoši o ba fa feela xo se nexō thēkō. Xo na le mehuta e mebedi feela ya mehlare ya mošidi o mong o bitšwa Mošidi-Kxomo xobo Mošidi wa Hwēlē. o mong o bitšwa Serotoloxane.
36. Mohlopi
- Mohlare o o na le mohola o moxolo bathong mo xo ōna xo lewa dikenywa tša ona eleng dithlopi, tšona ke dikenywana tše di lewaxo ka ngwaxa o mong le o mong xome di ~~xi~~ jewēlwa monate fela dikenywana tše tša mohlopi xa di hlahunwe xa di

metšwe dithapô, dimonokwa fela di na le mohlodi o bose, xa di monokwa xo metšwa feela mašidila a mo dithapong, xomme dithapô di a thswiwa tša lahlwa. Xa motho a ka metša Dithapo tša dithlapi di na le Kotsi xobane di a Farêla.

Xape mohlare o o hola batho ka medu ya ôna mabakeng a tlala. Batho mabakeng a tlala ba ôpa Medu ya mohlopi ba a o setla ka thšilo letlapeng (Lefsikeng) mola o.

37. sitlilwe ba o anêxa wa omišwa ke letšatsi. Xe f m o omile ba o šila ka thšilo Lwaleng ya ba lerolê le b sle ka bupi bya mabêlê.

Moraxô ba thšela meetse pitšeng a bewa mollong a bela xe a bela, xe xole butswana bya mabele ba bo thšela metseng ka maxofsi a motho xa 2 Moraxo ba thšela byona bupi bya mohlopi xo faka ka byôna bya Phšaphšatha ya ba motapa bya leswa mollong xore bo butšwa xome xa bo budule bo a solwa ele motapa, bo solêlwa mo xopong le Dixong tša xo jela le mo mafišong. Xome botho bohle ba lopa ba tla ka mahwana le ka ~~xxx~~ Metsôbôkô ba têta majelo ba ja. Boxôbe bya mohlopi byo bo thšetšwexo butswana bya mabêlê bo bitšwa xore: "Mohlopi o fahlilweng"

38. Boxobe bya mohlopi byo bo sa thšêlwang butswana bya mabêlê bo faxilweng feela ka bupi bya lerole la modu wa mohlopi bo sa tswakwang ka selo bo bitšwa xore ke: Letšila.

Bôxôbê bya mohlopi xa bo apeiwe ka meetse feela a xo no xiwa mo nokeng xoba sedibeng, pele xo setlwa diphata tše tšwileng mo modung wa mohlopi di nôkêlwa pitšeng xo thšelwa meetse a hlwa letšatši kamoka xoba matšatsi a ~~šx~~ x 2. Xe meetse ele a bodila a thšelwa Pitšeng ya xo apeya ka ôna xô apewa Boxôbe bya mohlopi ka ôna. Meetse a' a bitšwa xore ke: a Dihlarapa.

Dihlarapa xo bitšwa tšona diphata tše di tšwileng mo modung wa mohlopi xe o setlilwe.

39. Moxaba ke mohlare o mong o naxo le mohola mo bathong, o hola batho ka diphata tsa ona. Ka diphata tsa moxaba batho ba dira mahlomō a xo axa ngvakō.
- Xape ka dikwata tsa ona tse koto-koto batho ~~maxakwaka~~ ba kxona xo di fatole ka boxare xo betla mameti a xo tswalēla nywakō. Xape mubakeng a ditlala xo epiwa maxaba a ona ka mofase xa ona a jewe, motho o kxona xo a hora a tlatse mpa, xa a apeiwe mollong
- Ameng mexaba e na le maxaba a Mekutu ke xore: Maxaba a' senang le mohlodi a matala,
- e meng ke mexaba e nang le maxaba a Dikxatswa: Ke xore: Maxaba a a x nang le mohlodi a bōse ama'isa. Xape moxaba o na le medu e nang le mohola ka xore medu ya ona e a epiwa ya khungwa dinti tsa sohlwa xa di sohlilwe di budusitšwe
40. Xabotse ke mēšnō, di a ohlwa tsa dira Mabale a Methopa le methumethsa.
- Xape mo makabeng a ona xo ba le mahloxedi e mafsa ka ngwaxo o. mong le o mong e batho re a kxang ra dira Dinti tsa xo balēla ngwako le xo rulela, dinti tse di bitšwa xore ke: Dikxabane.
- Xomme makobe a ona a ~~maxaxi~~ mang a ona e mang basadi ba akxa Mahleku e xo axa Diphao.
41. Merōxō ya lešoka.
- Lehlanye. Ke morōxō wa selemo xa o medišwe ke meetse a pula o medišwe le xo hloxišwa ka xo kwa seruthwana xe se thōma.
- Lekxaxa Ke xorōxō o melaxo mo Khwiting ya noka ona o lewa ka xo apeiwa ka ~~pitšā~~ pitšā o kxona xoba xona ka mabaka kamoka e ngwaxa.
- Seruwe Ke morōxō o melaxo mo maropang le mo mobung wa Lekuba le mo mobung wa dilokwa. Xa morōxō o' wa Seruwe o apeiwa o nōkēlwa mo pitšeng wa thšelwa meetse pitšā ya bowa mollong meetse

a fufula xe meetse a methôro a fufutše ôna a thšollwa. Xwa thšelwa a mang a fa mafa ka ôna, o a butšwa e ba sešeba. sa xo šeba borobê sejo

42. Leroto ona ke morôxô o nkexa o phala merôxô e ohle ka xo loka le ka bose, ôna o mela mo naxeng tša morope le mo makubeng le mehlabeng le mo malemeng. Morôxô o' o tumišêxa xo fat fitiša e mengwe xape o ratexa xaxolo Basadi ba kxôna xo o letšlêla kxolê mo o medileng, ba hlwe ba okxa la tlatša diroto. Xe ba fihla xae o apeywa ka pitša tše dikxolo xa o budule ba a o anêxa wa dirwa mokhuthša ya ba sešeba sa ngwaxa kamoka. ~~U~~ ôna ke ~~mexi~~ morôxô wa xo medišwa ke pula, o ba xona lebakeng la Lehlabula. Xe ele mokhuthša o apeywa ka xo Holwa ona le dipeu tše motho a ka di byalang xe motho a rata a ka o byala. ~~Kxaxi~~ merôxô kamoka xa e na sebexô mo ~~kxaxeng~~ kxošing.

43. Theepe. Ôna ke morôxô o o lewang ka xo apeywa. o mela mo maropeng ke morôxô o melaxo Lehlabula ka xo medišwa ke meetse a pula. Ôna morôxô o wa Theepe o na le ngwanabô ôna o swanaxo naô e fapana fela ka matlakala. ~~matlaka~~ matlakala a Theepe ke dimphaphathi Ngwanabo ôna o swanaxo le Theepe ôna o bitšwa. Serêpêlêlê le ona ke morôxô o melaxo lebakeng la lehlabula, o apeywa ka pitša mollong. Xe o kxonexe xo jowa e sale o motala.

Xape ona moroxo o wa Theepe le wa Serêpêlêlê o Kxonwa xo lewa lebaka la ngwaxa, kamoka ka xo dirwa mokhuthša wa nokiwa ka Letswai wa holwa ka mafsi ke mokxwa o mobotse o mo bose wa xo natefiša moroxo wa Theepe le wa Serêpêlêlê.

END S 630